

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA 2 (P2)

PUDUNGWANA 2012

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 80

Memorandamo ona o na le maqephe a 11.

KAROLO YA A: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA MOQOQO (PTB)

Makgetha a ho lekanyetsa	Kgato ya 7 Phihlello e babatseheng 80% – 100%	Kgato ya 6 Phihlello e kgabane 70% – 79%	Kgato ya 5 Phihlello e ntle 60% – 69%	Kgato ya 4 Phihlello e mahareng 50 – 59%	Kgato ya 3 Phihlello e foofo 40 – 49%	Kgato ya 2 Phihlello e karolwana feela 30 – 39%	Kgato ya 1 Ha ho phihlello 0 – 29%
DIKAHARE LE MORALO	Dikahare ke tse babatseheng, tsa boiqapelo; mehopollo e matla e phepetsang monahano.	Dikahare ke tse kgabane, mehopollo ke ya boiqapelo, e tebleng mme e tsosa tjerijello.	Dikahare di ntle, di momatane hantle; mehopollo e tsosa tjerijello, e a kgodisa.	Dikahare tse loketseng, tse mahareng tse momahaneng ho lekaneeng; mehopollo e a thahasellisa, boiqapelo bo mahareng.	Dikahare di foofo feela, momahano ha e ntle; mehopollo boholo e a amoheleha; boiqapelo bo a haella.	Dikahare ha di a hloka ka nako tsohle; mehopollo e seng mekae, e a phetaka.	Dikahare boholo di tswile lekoteng, ha ho momahano; mehopollo e kgathatsa matla, e a phetakwa.
Matshwao: 28	Moralo le/kapa mekgawariso e qalang o hlalisa moqoqo o babatseheng.	Moralo le/kapa mo (me) mekgawariso di hlalitse moqoqo o kgabane.	Moralo le/kapa mo (me) mekgawariso di hlalitse moqoqo o motle.	Moralo le/kapa mo (me) mekgawariso di hlalitse moqoqo o mahareng.	Moralo le/kapa mo (me) mekgawariso di hlalitse moqoqo o foofo feela.	Moqoqo o nise o sa amohelehe kgatong ya PTB, le ha o raditiwe; ha o a bopelha hantle.	Moralo kapa mekgawariso e a haella; moqoqo o bopelwe ka tsela e sa kgahliseng.
PUO, SETAELE LE TOKISO YA DIPHOSO	22½ – 28 Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo (le ya bonono) le matshwao di sebediswa ka tsela e babatseheng; kgetho ya mantswa e a babatseha; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho.	20 – 22 Kelohloko e sedi ya matla a puo; puo le matshwao a puo di sebediswa ka bokgabane; o sebedisa puo ya bonono; kgetho ya mantswa ke e batsi, ya boiqapelo; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho.	17 – 19½ Ho na le bopaki ba kelohloko e sedi ya puo; puo le matshwao a puo bohoto di ntle; mantswa a kgethileheng ke a loketseng tema; setaele sehala le rejisetara di loketse sehlooho.	14 – 16½ O bontsha kelohloko e mahareng ya matla a puo; puo ya hae e bonolo. Matshwao a puo a lekane; kgetho ya mantswa ke e mahareng; setaele, sehala le rejisetara di tsamaellana le sehlooho.	11½ – 13½ Kelohloko e sedi ya puo e foofo, tsebediso ya puo e foofo feela; matshwao a puo hangata ha a sebediswa ka nepo; kgetho ya mantswa a motheo feela; setaele, sehala le rejisetara di hloka momahano.	8½ – 11 Puo le tsebediso ya matshwao a puo di fosahetse; kgetho ya mantswa e a haella; setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala.	0 – 8 Puo le tsebediso ya matshwao a puo di fosahetse haholo; kgetho ya mantswa ha e a nepahala; setaele, sehala le rejisetara di fosahetse ka hohlehohe.
Matshwao: 7	Moqoqo ha o na dipphoso kaha o lekotswe bofjha ho hloala dipphoso ka hohlehohe.	Moqoqo boholo ha o na dipphoso kaha o lekotswe bofjha ho di hloala.	Moqoqo o na le dipphoso tse mmaletsa kaha o lekotswe bofjha ho di hloala.	Moqoqo o nise o na le dipphoso tse mahareng leha o lekotswe bofjha ho di hloala.	Moqoqo o na le dipphoso tse ngatanyana leha o lekotswe bofjha ho di hloala.	Moqoqo o nise o litise dipphoso tse ngata, leha o lekotswe bofjha.	Diphoso di ngatangata, le pherekano e kgolo leha ho na le botleko ba tekolobotjha.
SEOPEHO	6 – 7 Diratswana di a babatseha, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.	5 – 5½ Diratswana di bopelwe ka bokgabane, di hokahane ka tsela e hlakileng boholo ba nako.	4½ Diratswana di bopelwe hantle ka kgokahano le tsela e kgotsotsofatsang.	3½ – 4 Diratswana di bopelwe ka tsela e mahareng, di hokahane mme di a utlwahala.	3 Diratswana dibopelwe ka tsela e foofo, dipolelo di na le dipphoso, empa moelelo o nise o le teng.	2½ Diratswana le dipolelo ke tsa motheo feela.	0 – 2 Mongolo o molokotoko (ha ho diratswana) kapa diratswana di haella haholo.
Matshwao: 5	4 – 5 Selelelela le qetelo di babatseha haholo, di dumellana le mosebetsi.	3½ Selelelela le qetelo ke tse kgabane, di dumellana le mosebetsi.	3 Selelelela le qetelo di ntle, di a kgahlisa, di dumellana le mosebetsi.	2½ Selelelela le qetelo di bopelwe ka tsela e mahareng feela, ho latela ditlholo tsa mosebetsi.	2 Selelelela le qetelo di foofo, ho latela mosebetsi.	1½ Selelelela le qetelo tse bonolo feela.	0 – 1 Selelelela le qetelo di haella le ho fokola haholo.

2012-11-26
PUBLIC EXAMINATION
PROTECTORIA 110
0001

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

M.M

Ditaelo ho motshwayi

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola ka sehlooho se le SENG feela karolong e nngwe le e nngwe.
- Sebedisa diruburiki tseo o di fuweng ho tshwaya dikarabo. Karolo e nngwe le e nngwe e na le ruburiki ya yona.

Ela hloko:

Motshwayi a hlokomele hore tataiso ya dikahare e fanweng memorandamong ha se yona feela eo mohlahlobuwa a ka e hlahisang, motshwayi a ele hloko hore mohlahlobuwa a ka nna a hlahisa sehlooho seo ka mahlakore a fapaneng. Mohlala, moo sehlooho se hlahisitsweng e le sa tlhaloso, mohlahlobuwa a ka nna a se hlahela ka lehlakoreng la moqoqo wa phetelo. Ka kakaretso, dikahare di laolwa ke mohopolo wa boiqapelo wa mohlahlobuwa o qholoditsweng ke sehlooho kapa setshwantsho.

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:

Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehelwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantsewe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
 __, + bakeng sa ho kopanya mantsewe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
 mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
 mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
 mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswwe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
 p bakeng sa tshebediso ya puo ka tsele e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
 Λ bakeng sa lentsewe kapa karolwana ya lentsewe le/e silweng pakeng tsa mantsewe a mang;
 // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Senotlolo se sebediswang bakeng sa ho aba matshwao:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo	28	DM =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	7	PST =
Sebopeho	5	Seb =
Matshwao ohle	40	

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

M.M.

KAROLO YA A: MOQOQO

POTSO YA 1

1.1 **Matsatsi a phomolo ao nke keng ka a lebala.** *Moqoqo wa phetelo (Narrative).*

- Moqoqong ona ho phetwa se seng se itseng jwalo ka ketsahalo e etsahetseng.
- Diketsahalo di bope ketane kapa di momahane.
- Mongodi o lokela ho re bopela setshwantsho se hlakileng ka tshebediso ya mantswe a hae.
- Moqoqo o ka ngolwa ka ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe, o ka bua ka tse monate kapa tse bohloko.
- O ka ngola ka lekgathe le fetileng.
- **Dikahare**
 - Mohlahlobuwa o pheta kamoo a jeleng matsatsi a phomolo ya
 - Keresemese kateng.
 - Dintho tseo ba di entseng, le dibaka tseo ba di etetseng, tse natefisitseng phomolo ya hae.

[40]

1.2 **Batho ke ho thusana.** *Moqoqo o hlahosang (Descriptive).*

- Moqoqong ona ho hlahoswa mokgwa oo ba sebetsang ka ona ho thusana.
- Moqoqo o ka ngolwa o le lekgathe lekwale la letswelli le lekgathe letlang.
- O ka ngolwa ho hlaha lehlakoreng lefe kapa lefe.
- O lokela o hlahise karaburetso ya tatso, ya maikutlo, ya kamo kapa ya motsamao wa mmele.
- **Dikahare**
 - Dithuso tsa dijo (ba ka phehelwa kapa ba etsetswa diphuthelwana tsa dijo).
 - Ba ka thusa ka diaparo.
 - Ba ka kopa dithuso tsa ditjhelete bakeng sa ho thusa j.j.

[40]

1.3 **Setshwantsho seo ke neng ke se shebelletse.** *Moqoqo o hlahosang (Descriptive).*

Moqoqong ona mohlahlobuwa o lokela ho totobatsa ketsahalo e mo thabisitseng setshwantshong.

- O lokela ho totobatsa lehlakore le le leng (le bontshang thabo).
- O ka ngolwa ka lekgathe lefetile.
- Diketsahalo di bope ketane kapa di momahane.
- **Dikahare**
 - Mohlahlobuwa o lokela ho hlahosa setshwantsho kapa filimi eo a e shebelletseng.
 - A phete (a totobatse) diketsahalo tse mo kgahlileng setshwantshong kapa filiming eo.

[40]

1.4 **Ho se mamele melao ya sekolo ho ka o kenya tsietsing . Moqoqo wa phetelo (Narrative).**

- Moqoqo o ka ngolwa ka lekgathe lefetile.
- Moqoqo ona o hlaloswa ho tswa lehlakoreng la mmui.
- O ka fana ka karaburetso ya tatso, ya maikutlo, ya kamo kapa ya motsamao wa mmele.

Dikahare

Hara dintho mohlahlobuwa a ka bua ka tse latelang:

- Ho se etse mosebetsi wa sekolo.
- Ho sebedisa dithethefatsi sekolong, kapa eng feela eo e seng molao wa sekolo.

Motshwayi a hlokomele hore mohlahlobuwa a ka nna a bua ka boitshwaro bo bong bo bobo bo sa bolelwang ka hodimo.

[40]


1.5.1- **Dikahare**

1.5.4 • Moqoqong ona mohlahlobuwa o sheba setshwantsho mme a hlahise moqoqo ka ho phethahala kapa ho hlalosa ho dumella mmadi ho itemohela sehlooho (seo a se kgethileng a pheta kapa a hlalosa) ka tsela e hlakileng.

- Moqoqo o ka ngolwa ho tswa lehlakoreng lefe kapa lefe.
- Dikahare di laolwa ke mohopolo wa boiqapelo wa mohlahlobuwa o qholoditsweng ke setshwantsho.

[40]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 40



KAROLO YA B : RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E TELELE (PTB)

Phihlello:	Kgato ya 7 Babatseha	Kgato ya 6 Kgabane	Kgato ya 5 Ntle	Kgato ya 4 Mahareng	Kgato ya 3 E Foofo	Kgato ya 2 E karolwana	Kgato ya 1 Ha ho phihlello
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	- Tsebo e babatsehlang ya difihloko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohi; - Dikahare le mehopollo di momahane ka ho phethahala, dinthla di hahisitswe ka bottalo, dinthana di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e bohehang, e se nang diphofo; - Sebopoho se nepahetse ka hohle hothe.	- O na le tsebo e kgabane haholo ya difihloko tsa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohi; - Dikahare le mehopollo di momahane, dinthla ka bottalo di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e bopehlang ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopoho hantle haholo.	- Tsebo e ntle ya difihloko tsa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehopollo boholo di momahane, dinthla di ngata mme boholo di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e bohehang, e ntle ; - O sebedisitse melao e hlokehlang ya sebopoho.	- Tsebo e mahareng ya difihloko tsa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dinthla tse iseng di tshetsetsa sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso di hahisitse tema e mahareng; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopoho ka kutuwisiso e lekanehang.	- Tsebo e seng kae ya difihloko tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haelang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utwahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehopollo, dinthla tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTB le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bokfodi – o silile dinthla tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya difihloko tsa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hiaka nqa tse ngata; - Ha se ka nako tsohle dikahare le mehopollo di momahanang, dinthla tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa feela; - Ha e a lekana bakeng sa PTB le ha ho na le bopaki ba moralo le/kapa mekgwariso; tema ha e bohehe; - O sebedisitse melao ya sebopoho ka bokfodi – o silile dinthla tsa bohlokwa.	- Ha a na tsebo ya difihloko tsa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamo ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hiaka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehopollo; dinthla tse tshetsetsang sehlooho di mmalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwariso di a fokola; nehelano ya tema e fokolang; - Ha a sebedisa melao e hlokehlang ya sebopoho.
Matshwao: 14	11½ – 14	10 – 11	8½ – 9½	7 – 8	6 – 6½	4½ – 5½	0 – 4
PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA	- Puo e nepahetse, tema e lohile ka tsela e babatsehlang; - Tlotontswa e loketse sepheo, babadi, maemo ka phethahalo; - setaele, sehato le rejisetara ke tse loketseng; - Tema boholo ha e na diphofo kaha e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo nepahetse.	- Tema e bopilewe hantle mme e nepahetse; - Tlotontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehato le rejisetara di loketse difihloko tsa tema; - Tema boholo ha e na diphofo kaha e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane.	- Tema e bopilewe hantle mme e batana ha bonolo; - Tlotontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehato le rejisetara bohoto di lokile; - Tema boholo ha e na diphofo kaha e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo lekane.	- Tema e mahareng; Diphofo ha di sitise phallo ya mehopollo; - Tlotontswa e lekane bakeng sa sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehato le rejisetara di lokile ho lekanehang; - Ho na le diphofo tse mmalwa leha tema e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele bo batla bo nepahetse.	- Tema e bopilewe ka tsela ya motheo feela; Diphofo di mmalwa; - Tlotontswa e a haela mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; - Ho na le ho kgao- kgao ha setaele, sehato le rejisetara; - Diphofo di mmalwa leha tema e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutishwane haholo.	- Tema e bopilewe ka bokfodi mme e thata ho baletla; - Tlotontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehato le rejisetara ha di a nepahala; - Tema e fletse diphofo leha e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutishwane haholo.	- Tema e fokola haholo mme e thata ho baleha; - Tlotontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo, setaele, sehato le rejisetara ha di tsamaelane le sehlooho; - Tema e fletse diphofo, e kopakopane leha e lekotswe bofjha ho di hlaola; - Bolelele – e telele/ kgutishwane haholo.
Matshwao: 6	5 – 6	4½	4	3 – 3½	2½	2	0 – 1½

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

52 M.M

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:


Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Ho sehelliwe lentšwe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantšwe a ngotšweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- , + bakeng sa ho kopanya mantšwe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotšwe letšhwo moo le sa hlokeheng teng;
- p bakeng sa tshebediso ya puo ka tšela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setšwaedi;
- λ bakeng sa lentšwe kapa karolwana ya lentšwe le/e siilweng pakeng tsa mantšwe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratšwana se setšha.

Senotlolo se sebediswang bakeng sa ho aba matshwao:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	14	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	6	PST =
Matshwao ohle	20	



5 M.M

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE

POTSO YA 2

2.1 Lengolo la setswalle

- Le ngolwa ka lehlakore la mmui.
- **Dikahare**
A bontshe kutlwelobohloko.

[20]

2.2 Puisano

- E ngolwa ka puo ya mmui (matshwao a di a bulwa-di-a-kwalwa ha a sebediswe).
- Polelo e nngwe le e nngwe ke karabelo ya puo e buuweng.
- Puisano e bontshe ho se dumellane ho holang mme qetellong ho fihlellwe tumellano.
- **Dikahare**
 - Ho be le ho se dumellane ha maikutlo qalong ya puisano.
 - Ho se dumellane ho tshehetswa pele ka mabaka.
 - Ho fihlellwe tumellano ho ya ka moo dintlha kapa ho rata ha lehlakore le leng ho leng matla ka teng.

[20]

2.3 Boikgopotso (Review)

- Ho hlahisa maikutlo a akaretsang a sebui ka seo a se boneng.
- A ka hlahisa lehlakore le le leng, la botle kapa la bobele kapa mahlakore ka bobedi.
 - Ho atisa ho hlahiswa dipolelo tse ho lekgatehe lekwale.
 - Ho ka hlahiswa puo e utollang maikutlo a sebui.
 - Pheletsong ho ka hlahiswa maikutlo a ahlolang hodima seo ho ngolwang ka sona.
- **Dikahare**
 - Mohlahlobuwa a ka hlalosa kamohelo eo ba e fumaneng.
 - A ka bua ka ho re basebetsi e ne e le ba phuthulohileng.
 - A ka bua ka mokgwa oo bakganni ba buang le bapalami ka ona.
 - Mokgwa oo ba kgannang ka ona.
 - Bohlweki ba dibese.

[20]

2.4 Lengolo la semmuso

- Sehlooho se lokela ho totobatsa sepheo sa lengolo leo.
- Seratswana sa selelekela se lokela ho hlaha e le pehelo ya ditaba.
- Qetelo ke ya puo ya semmuso.
- **Dikahare**
 - Lefifi le bang teng ka hara motse.
 - Ditshenyehelo tse bang teng ka baka la bosiyi ba motlakase.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 20

KAROLO YA C: RUBURIKI YA HO LEKANYETSA TEMA YA KGOKAHANO E KGUTSHWANE (PTB)

Phihlelo:	Kgato ya 7 Babatseha	Kgato ya 6 Kgabane	Kgato ya 5 Ntle	Kgato ya 4 Mahareng	Kgato ya 3 E Foofo	Kgato ya 2 E karolwana	Kgato ya 1 Ha ho phihlelo
	80 – 100%	70 – 79%	60 – 69%	50 – 59%	40 – 49%	30 – 39%	0 – 29%
DIKAHARE MORALO LE SEBOPEHO	- Tsebo e babatsehang ya dithohokeho isa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo ka hohlehohe, ha a kgelohae; - Dikahare le mehobolo di momahane ka ho phethahala, dithala di hahisitswe ka botlalo, dithhanya di tshetseha sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bohehang, e se nang diphošo; - Sebopeliso se nepahetse ka hohlehohe.	- O na le tsebo e kgabane haholo ya dithohokeho isa tema; - Bongodi bo taolong, o tsepamisa maikutlo, ha a kgelohae; - Dikahare le mehobolo di momahane, dithala ka botlalo di tshetseha sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bopelisoang ka bokgabane, e bohehang; - O sebedisitse melao e amehang ya sebopeliso hantle haholo.	- Tsebo e ntle ya dithohokeho isa tema; - Ho ngola: o tsepamisa maikutlo, empa o kgeloha hanyenyane; - Dikahare le mehobolo bohola di momahane; dithala di ngata mme bohola di tshetseha sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e bohehang, e ntle ; - O sebedisitse melao e hlokehang ya sebopeliso.	- Tsebo e mahareng ya dithohokeho isa tema; - Ho ngola: o batla a kgeloha, empa ha a rothofatse moelelo wa tema; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehobolo, dithala tse iseng di tshetseha sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e mahareng; - O sebedisitse melao e loketseng ya sebopeliso ka kutlwisiso e lekanehang.	- Tsebo e seng kae ya dithohokeho isa tema; karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso e ka haelang; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o utwahale nqa tse ding; - Momahano e mahareng ya dikahare le mehobolo, dithala tse seng kae di tshetseha sehlooho; - Bopaki ba moralo le/kapa mekgwaritso di hahisitse tema e fofo; - O na le tsebo e mahareng ya melao ya sebopeliso – o silile dithala tsa bohlokwa.	- Tsebo ya motheo feela ya dithohokeho isa tema. Karabelo ya hae temeng e bontsha kgaello ya ho tsepamisa maikutlo; - Ho ngola: o a kgeloha, moelelo ha o a hloka nqa tse ngata; - Ha se ka nako tsotlhe dikahare le mehobolo di momahane, dithala tse tshetsehang sehlooho di mimalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; neheano ya tema e a fokola. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeliso.	- Ha a na tsebo ya dithohokeho isa tema; Karabelo ya hae temeng e bontsha tsepamiso ya maikutlo e fokolang; - Ho ngola: o tswa lekoteng haholo; moelelo ha o a hloka nqa tse ngata; - Ha ho na momahano ya dikahare le mehobolo; dithala tse tshetsehang sehlooho di mimalwa haholo; - Moralo le/kapa mekgwaritso di a fokola; neheano ya tema e a fokola. - Ha a sebedisa melao e hlokehang ya sebopeliso.
Matshwao: 14	11½ – 14	10 – 11	8½ – 9½	7 – 8	6 – 6½	4½ – 5½	0 – 4
PUO, SETAELE LE TEKLOBOTJHA	- Puo e nepahetse, tema e lohile ka tsela e babatsehang; - Tlotlontswa e loketse sepheo, babadi, maemo ka phethahalo; - setaele, sehala le rejisetara ke tse loketseng;	- Tema e bopeliso hantle mme e nepahetse; - Tlotlontswa e loketse sepheo, babadi, maemo; -setaele, sehala le rejisetara di loketse dithohokeho isa tema;	- Tema e mahareng; Diphošo ha di sitise phallo ya mehobolo; - Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekanehang;	- Tema e mahareng; Diphošo ha di sitise phallo ya mehobolo; - Tlotlontswa e lekane bakeng sa sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehala le rejisetara di lokile ho lekanehang; - Ho na le diphošo tse mimalwa leha tema e loketswe bofjha ho di hloala;	- Tema e bopeliso ka tsela e haela - Tlotlontswa e hloka ho mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; - Ho na le ho kgao-kgao ha setaele, sehala le rejisetara;	- Tema e bopeliso ka tsela e haela - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo; - setaele, sehala le rejisetara ha di a nepahala;	- Tema e fokola haholo mme e thala ho baleha; - Tlotlontswa e hloka ho lokiswa haholo mme ha e a lokela sepheo, babadi, maemo, setaele, sehala le rejisetara ha di tsa maelane le sehlooho; - Tema e tsetse diphošo, e kopakopane leha e loketswe bofjha ho di hloala; - Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.
Matshwao: 6	5 – 6	4½	4	3 – 3½	2½	2	0 – 1½
	Bolelele bo nepahetse.	Bolelele bo lekane.	Bolelele bo lekane.	Bolelele bo batla bo nepahetse.	Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.	Bolelele – e telele/ kgutshwane haholo.

Handwritten marks: a stylized 'S' and 'M.M'

Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

Tataiso bakeng sa ho tshwaya ditema:


Batshwayi ba etse tse latelang ha ba tshwaya:

Batshwai ba hopole hore ha ho matshwao a abelwang bahlahlobuwa bakeng sa botaki kapa ditshwantsho.
Ho sehellwe lentsewe kapa polelo e fosahetseng mola ho be ho bontshwe mofuta wa phoso ka thoko mme batshwayi ba sebedise matshwao ana a latelang:

- / bakeng sa ho arola mantsewe a ngotsweng a kopantswe empa a lokela ho arohana;
- '_ + bakeng sa ho kopanya mantsewe a arohantsweng empa a ngolwa a kopane;
- mn** bakeng sa mongolo (orthography) o fosahetseng;
- mp** bakeng sa mopeleto o fosahetseng;
- mt** bakeng sa tshebediso e fosahetseng ya matshwao a puo, kapa ho ngotswe letshwao moo le sa hlokeheng teng;
- p** bakeng sa tshebediso ya puo ka tsela e fosahetseng/e sa amoheleheng kapa eo e seng ya setlwaedi;
- λ** bakeng sa lentsewe kapa karolwana ya lentsewe le/e siilweng pakeng tsa mantsewe a mang;
- // bakeng sa ho qala seratswana se setjha.

Senotlolo se sebediswang bakeng sa ho aba matshwao:

Makgetha a Tekanyetso	Matshwao	Senotlolo
Dikahare/Moralo/Sebopeho	14	DMS =
Puo/Setaele/Tekolobotjha	6	PST =
Matshwao ohle	20	



Difuperweng tsa pampiri ena di se sebediswe ntle ho tumello

Phetla

Handwritten initials: M M

KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE

POTSO YA 3

3.1 Karete ya memo

- Letsatsi, nako le sebaka di lokela ho totobatswa.
- Ho buuwe ka taba e loketseng feela, ka bokgutshwanyane (memo-ya lekhanselara).
- **Dikahare**
E be tse memelang lekhanselara pulong ya holo e ntjha ya sekolo.

[20]

3.2 Ditaelo

- Ditaelo di ho sekaotaelo temekisong ya tumelo.
- Di lokela ho lokodiswa ka ho hlahlamana.
- Disebediswa di hlakiswe.
- Mokgwa tshebetso o totobale (ho hlatswa le ho aneha diaparo).
- **Dikahare**
 - Mohlahlobuwa a hlahise disebediswa hantle.
 - A hlalose ka botlalo tsela ya ho hlatswa.

[20]

3.3 Phousetara

- O lokela ho hlahisa sehlooho ka ho totobala, ka tlhaku tse kgolo.
- Mongolo o fapane ho ya ka dithekeniki.
- Dintlha di hlahiswe ka tsela e utlwahalang hantle.
- Letsatsi, nako le sebaka di hlahiswe hantle.
- **Dikahare**
 - Mohlahlobuwa a hlakise sebaka, nako, letsatsi le makeno hantle.
 - A fane ka mabitso a dihlopha tse tla beng di bina moo.

[20]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 20
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80